



**Služba glavnog gradskog arhitekta**

UP/Io broj: 20-361-99

Nikšić, 17.03.2026. godine

Glavni gradski arhitekta, na osnovu člana 8, 10, 22 i 25 u vezi sa stavom 2 tačka 1, stava 3 i stava 4 i člana 23 stava 2 i člana 25 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore“ b. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i Rješenja o imenovanju glavnog gradskog arhitekta broj 02-112-76/1 od 20.12.2021. godine, a rješavajući po zahtjevu Šahman Jelene iz Nikšića za davanje saglasnosti na idejno rješenje projektovano od strane „BUILDING BIRO“ D.O.O. Bijelo Polje iz Bijelog Polja, ovjereno elektronskim potpisom dana 09.03.2026. godine u 10:08:36 +01'00' za izgradnju novog stambenog objekta na lokaciji potes Kličevo, na katastarskoj parceli broj 1082/32 KO Kličevo u zahvatu Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana – Generalna urbanistička razrada Opštine Nikšić (“Sl. list CG”-opštinski propisi 72/24), donosi se:

**R J E Š E N J E**

Investitoru Šahman Jeleni iz Nikšića daje se saglasnost na idejno rješenje projektovano od strane „BUILDING BIRO“ D.O.O. Bijelo Polje iz Bijelog Polja, ovjereno elektronskim potpisom dana 09.03.2026. godine u 10:08:36 +01'00' za izgradnju novog objekta – porodičnog stambenog objekta, na lokaciji potes Kličevo, koju čini katastarski parceli broj 1082/32 KO Kličevo, u zahvatu Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog Opštine Nikšić, u dijelu Generalne urbanističke razrade, GUR-u (“Sl. list CG”-opštinski propisi 72/24), u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju objekta i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji), a za koji su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io 07-350-801/1 od 03.03.2025. godine.

**O b r a z l o ž e n j e**

Aktom broj UP/Io broj: 20-361-99 od 11.03.2026. godine, investitor Šahman Jelena iz Nikšića, podnio je zahtjev Službi glavnog gradskog arhitekta zahtjev za davanje saglasnosti na idejno rješenje izgradnje porodičnog stambenog objekta, na lokaciji potes Kličevo, koju čini katastarski parceli broj 1082/32 KO Kličevo, u zahvatu Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog Opštine Nikšić, u dijelu Generalne urbanističke razrade, GUR-u (“Sl. list CG”-opštinski propisi 72/24), a za koji su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io 07-350-801/1 od 03.03.2025. godine.

Odbrom člana 22 u vezi sa stavom 2 tačka 1, glavni gradski arhitekta daje saglasnost na:

- 1) idejno rješenje arhitektonskog projekta iz stava 1 ovog člana, koji se odnosi na zgrade do 3000m<sup>2</sup> bruto građevinske površine, osim hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta;

2) idejno rješenje projekta arhitekture privremenog objekta za koji se izrađuje glavni projekat, u odnosu na oblikovanje, materijalizaciju i urbanističke parametre iz programa iz člana 72 stav 3 ovog zakona.

Poslove iz stava 2 ovog člana glavni gradski arhitekta vrši kao prenesene poslove.

Poslovi glavnog državnog arhitekta iz stava 1 ovog člana koji se odnose na zgrade bruto građevinske površine 3 000 m<sup>2</sup> i više, osim za objekte iz člana 5 ovog zakona, mogu se povjeriti jedinici lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava.

U slučaju iz stava 4 ovog člana, saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade daje glavni gradski arhitekta.

Članom 8 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore" broj 19/25), data je definicija tehničke dokumentacije i utvrđeno da je ista skup pisane, numeričke i grafičke dokumentacije kojom se utvrđuje koncepcija, uslovi i način građenja objekta a stavom 2. istog člana Zakona je utvrđeno da se ista izrađuje u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima koji se preuzimaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje uređenje prostora, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.

Članom 9 st.1 tačka 1. ovog Zakona, propisano je da vrstu tehničke dokumentacije čini, između ostalog i idejno rješenje, što u skladu sa citiranim članom 8 stav 2. Zakona čini obaveznost usklađenosti idejnog rješenja kao vrste tehničke dokumentacije sa urbanističko-tehničkim uslovima, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.

Članom 10 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore" broj 19/25), navedeno je da se idejnim rješenjem utvrđuje generalna koncepcija za izgradnju objekta, a naročito: uklapanje objekta u prostor; položaj objekta u okviru lokacije i prema susjednim objektima; 3D vizuelizacija objekta; uslovi i rješenja priključenja objekta na saobraćajnu, instalacionu i drugu infrastrukturu i uređenje lokacije.

Rješenjem o imenovanju glavnog gradskog arhitekta broj 02-112-76/1 od 20.12.2021. godine, predsjednik Opštine Nikšić je imenovao Vujović Mladena, diplomiranog inženjera arhitekture, da obavlja date poslove u skladu sa zakonom.

Glavni gradski arhitekta je razmotrio zahtjev, idejno rješenje objekta projektovano od strane preduzeća „BUILDING BIRO“ d.o.o. Bijelo Polje iz Bijelog Polja , i odlučio kao u dispozitivu rješenja.

U skladu sa odredbama članova 22 i 25 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), saglasnost se izdaje na osnovu urbanističko-tehničkih uslova, u dijelu oblikovanja i materijalizacije;

- osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji) i drugim urbanističkim parametrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta);

Katastarska parcela broj 1082/32 KO Kličevo nalazi se u zahvatu Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana-Generalna urbanistička razrada Opštine Nikšić (“Sl. list CG”-opštinski propisi72/24).

Lokacija na kojoj je planirana izgradnja novog stambenog objekta sastoji se od:

- kat. parcela broj 1082/32 koju čini prema načinu korišćenja: po kulturi livada 3. klase površine 675,00 m<sup>2</sup>

upisana u listu nepokretnosti 3415 KO Kličevo-prepis, potes Kličevo, od 16.03.2026. godine po evidenciji e-katastra Uprave za nekretnine PJ Nikšić, kao svojina Šahman Jelene u obimu prava 1/1, bez zabilješke tereta i ograničenja.

U saobraćajno tehničkim uslovima za izradu projektne dokumentacije, izdatim od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj broj: 09-340-273 od 24.03.2025. godine za izradu tehničke dokumentacije za priključenje lokacije za izgradnju novog – stambenog objekta na katastarskoj parceli broj 1082/32 KO Kličevo, na opštinski put - ulicu u naselju, Ul. 13. jul, istaknuto je:

- Postojeće stanje: "Lokacija za izgradnju novog – stambenog objekta, na katastarskoj parceli broj 1082/32 KO Kličevo, nalazi se u obuhvatu izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana – Generalna urbanistička razrada opštine Nikšić ("Sl. list CG"-opštinski propisi 72/24), pored opštinskog puta – ulice u naselju, Ul. 13 jul IV, preko katastarskih parcela broj: 1082/51, 1082/52, 1082/2 i 1082/1 KO Kličevo.

***Katastarske parcele broj 1082/51, 1082/52, 1082/1 KO Kličevo upisane su u LN 796 KO Kličevo u susvojini: Šabanović Biljane u obimu prava 1/12, Šaranović Milene u obimu prava 1/18, Đuričković Milice u obimu prava 1/12, Đuričković Milorada u obimu prava ¼, Đuričković Stanke u obimu prava ¼, Nikolić Tamare u obimu prava 1/12 i Šušić Zorana u obimu prava 1/8, sa upisom trajnog prava službenosti prolaza u korist svagdašnjeg vlasnika katastarske parcele broj 1082/32 KO Kličevo.***

Katastarska parcela broj 1082/2 KO Kličevo upisana je u LN 1465 KO Kličevo u svojini Radojičić Radoljuba, u obimu prava 1/1, sa upisom trajnog prava službenosti u korist katastarske parcele broj 1082/32 KO Kličevo.

Ulica 13. Jul IV (katastarska parcela broj 853 KO Kličevo upisana je u LN 394, u svojini Crne Gore, raspolaganje Opština Nikšić, u obimu prava 1/1, način korišćenja - ulice), upisana je pod rednim brojem 6 pod nazivom Ul. 13. jul IV u Registar opštinskih i nekategorisanih puteva ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", broj 36/15)".

-Mjesto i način priključka: "Lokacija za izgradnju novog – stambenog objekta, na katastarskoj parceli broj 1082/32 KO Kličevo, ***priključiti preko jednog priključka na katastarsku parcelu broj 1082/51 KO Kličevo.***

U projektu prikazati način i mjesto priključka".

Dostavljen je ugovor o zasnivanju stvarne službenosti UZZ br. 1472/2024 od 24.12.2024. godine ovjeren kod notara Ljubiše Marković između suvlasnika poslužnog dobra: Đuričković Milorada, Đuričković Stanke, Sušić Zorana, Šaranović Milene, Nikolić Tamare, Đuričković Biljane, Đuričković Milice i vlasnika povlasnog dobra Šahman Jelene. U ugovoru je navedeno uspostavljanje trajnog prava službenosti - da suvlasnici poslužnog dobra obavezuju se bez naknade zasnovati trajno pravo službenosti prolaza u najširem mogućem obimu, preko kat. parcele broj 1082/1 livada 3. Klase površine 1450 m<sup>2</sup>, kat. parcele broj 1082/54 livada 3. Klase površine 950m<sup>2</sup> I kat. parcele broj

1082/52 livada 3. Klase površine 27m<sup>2</sup>, upisanih u "A" listu Lista nepokretnosti broj 796 KO Kličevo (poslužni dobro), u korist kat. parcele broj 1082/32 livada 3. Klase površine 675 m<sup>2</sup>, upisane u "A" listu Lista nepokretnosti broj 3415 KO Kličevo (povlasno dobro).

Dostavljena je izjava geodetske organizacije "GEO-KOMPAS" DOO Nikšić iz Nikšića od januara 2026. godine u kojoj se navodi da k.p. 1082/32 KO Kličevo (svojina Šahman Jelene) čini lokaciju za zgradnju stambenog objekta, koja je povezana preko prilaznog puta na katasrskoj parceli broj 1082/51 KO Kličevo, vlasništvo Đuričković Milice i ostalih upisana u LN broj 796 KO Kličevo, po kulturi livada 3. klase.

Dostavljeni su u papirnoj formi Tehnički uslovi za priključenje na distributivni sistem broj 30-20-01-735 od 16.03.2026. godine, izdati od strane CEDIS Crnogorski elektrodistributivni system u kojem se navodi: "Za navedeni objekat sa planiranom jednovremenom snagom od 17.03 kVA, definišu se uslovi za izradu tehničke dokumentacije na sljedeći način:

a) Mjesto priključenja infrastructure za priključenje: postojeći stub postojeće NN mreže STS 10/0.4 kV 400 kVA "Kličevo- Golijsko Naselje" (š:150258A)

b) Mjesto priključenja, odnosno mjesto mjerenja: postojeći stub postojeće NN mreže STS 10/0.4 kV 400 kVA "Kličevo- Golijsko Naselje" (š:150258A), novoformirani PMO-1 (na stubu sa kablovskim vodom tipa PPOO-A 4x25 mm<sup>2</sup> od postojećeg stuba NN mreže do PMO-a na istom) (P1-5)

c) Vrsta voda: nadzemni kablovski vod (od NNO na STS 10/0.4 kV 400 kVA "Kličevo-Golijsko Naselje" (š:150258A) do priključnog stuba postojećeg distributivnog voda naponskog nivoa 0.4 kV NN mreže tipa XOO/O 3x70+56 mm<sup>2</sup>

d) Trafo reon: STS 10/0.4 kV 400 kVA "Kličevo- Golijsko Naselje" (š:150258A)

e) Drugi bitni uslovi za izradu tehničke dokumentacije.

Uzimajući u obzir okolnost da preko predmetne parcele prelazi elektroenergetski vazdušni vod 10kVA "Vazdušni Kličevo" i u neposrednoj blizinielektroenergetski vazdušni vod 35 kV DV "Kličevo-Glava Zete" za predmetni stambeni objekat, mogućnost gradnje uslovljena je zadovoljenjem članova 104 i 105 PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA IZGRADNJU ELEKTROENERGETSKIH VODOVA NAZIVNOG NAPONA OD 1KV DO 400KV ("Službeni list SFRJ" br.65/88, "Službeni list SRJ" br. 18/92) izdvojeno:

#### VIII PRELAZAK VODOVA I NJIHOVO PRIBLIŽAVANJE OBJEKTIMA

##### 5. Zgrade

###### Član 103

Vođenje vodova preko zgrada koje služe za stalan boravak ljudi može se izvesti ako su zadovoljeni uslovi iz čl. 104 do 108 ovog pravilnika.

Smatra se da vod prelazi preko zgrade i kad je rastojanje horizontalne projekcije najbližeg provodnika u neotklonjenom položaju od zgrade manje od 3.0 m za vodove nazivnog napona do 20 kV i manje od 5.0 m za vodove nazivnog napona većeg od 20 kV.

###### Član 104

Za nepristupačne delove zgrade (krov, dimnjak i sl.) sigurnosna udaljenost iznosi 3,0 m.

###### Član 105

Za stalno pristupačne delove zgrade (terase, balkon, građevinske skele I sl.) sigurnosna visina i sigurnosna udaljenost iznose:

- 1) Sigurnosna visina.....5,0 m;
- 2) Sigurnosna udaljenost.....4,0 m.

Prije početka građenja investitor je u obavezi da pribavi katastar podzemnih i nadzemnih instalacija, a njihovo eventualno izmještanje, shodno odredbi članma 51 Pravila za funkcionisanje distributivnog Sistema električne energije (SL.list Crne Gore, broj 72/22) pada na teret investitora.

Uvidom u Prostorno-urbanistički plana opštine Nikšić, utvrđeno je da se predmetna lokacija nalazi u obuhvatu Izmjena i dopuna Prostornog – urbanističkog plana Opštine Nikšić ("Sl. list Crne Gore br. 72/24), u IV (četvrtoj) građevinskoj zoni, sa planom namjene površine za predmetnu parcelu SS- stanovanje srednjih gustina, sa defisanim osnovnim urbanističkim parametrima koji su zadati u urbanističko tehničkim uslovima:

Stanovanje srednjih gustina (SS):

Opšti uslovi i parametri izgradnje su sljedeći:

- Stambeni objekti se mogu graditi kao objekti porodičnog i višeporodičnog stanovanja, slobodnostojeći objekti, dvojni objekti ili objekti u nizu;
- Ne mogu se u istom bloku graditi objekti porodičnog i višeporodičnog stanovanja;
- Urbanističko-tehnički uslovio za nove objekte višeporodičnog stanovanja na površinama stanovanja srednjih gustina se mogu izdavati samo na osnovu planskog dokumenta sa detaljnom razradom.
- Minimalna površina novoformirane urbanističke parcele za objekte porodičnog stanovanja je  $300 \text{ m}^2$ , za objekte višeporodičnog stanovanja spratnosti P+2 je  $800 \text{ m}^2$  a spratnosti preko P+2  $1200 \text{ m}^2$ ;
- Minimalna širina fronta parcele za objekte porodičnog stanovanja je 16 m, a za objekte višeporodičnog stanovanja 25,
- Maksimalna spratnost objekta porodičnog stanovanja je P+2+Pk, a u blokovima višeporodičnog stanovanja spratnosti do P+4+Pk;
- Izuzetno, pojedini objekti u blokovima višeporodičnog stanovanja, manjih horizontalnih gabarita, mogu biti i veće spratnosti;
- Podrum se može graditi kao garažni prostor, tehnička ili/i ekonomska etaža, s tim da ako ekonomska etaža ulazi u bruto građevinsku površinu;
- Građevinska linija novih objekata prema saobraćajnici treba da se formira u skladu sa okolnim tkivom u djelovima sa formiranom odnosno prepoznatljivom građevinskom linijom,
- ***Građevinska linija ne može biti udaljena manje od 5 m od saobraćajnice u koliko oblik parcele ne omogućava korišćenje parcele ili objekta za parkiranje;***
- ***Rastojanje novog slobodnostojećeg objekta od bočne granice parcele je najmanje  $\frac{1}{4}$  visine objekta, a od zadnje granice parcele najmanje  $\frac{1}{3}$  visine objekta;***
- Postavljanje objekata na manjem odstojanju od granica susjednih parcela, ili kao dvojnih, ili u nizu, moguće je ukoliko je takav objekat već izgrađen na susjednoj parceli, ili uz saglasnost susjeda;
- ***Maksimalni indeks zauzetosti parcele nadzemnim etažama je 0,4;***
- Maksimalni indeks zauzetosti parcele podzemnim etažama je 0,6;
- ***Maksimalni indeks izgrađenosti za objekte porodičnog stanovanja je 1,2 i za objekte višeporodičnog stanovanja 1,8;***
- Svi parametri kod parcelacije i rekonstrukcije objekata u nizovima i grupacijama se prilagođavaju stanju i mogućnostima unapređenja.

- Na površinama satnovanja srednjih gustina mogu se graditi objekti kompatibilne namjene u koje spadaju: objekti za upravu, kulturu, školstvo, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, sport i rekreaciju, vjerski objekti i ostali objekti društvenih djelatnosti koji služe potrebama stanovnika područja, objekti trgovine i ugostiteljstva, objekti za smještaj turista, objekti infrastrukture, kao i: skladišta, komunalno servisni i privredni objekti koji ne ugrožavaju osnovnu namjenu;
- Kompatibilni sadržaji mogu se organizovati u okviru stambenog objekta ili kao zaseban objekat djelatnosti, na parcelama sa ili bez objekta stanovanja;
- Površine kompatibilnih sadržaja ulaze u obračun bruto građevinske površine;
- Maksimalni indeks izgrađenosti za parcele sa kompatibilnim sadržajima je 1,2;
- Postojeće objekte kod kojih su parametri (horizontalni i vertikalni gabarit i BGP) veći od zadatih planom, zadržati sa zatečenim stanjem ukoliko svojim položajem ne ugrožavaju realizaciju saobraćajne i ostale infrastrukture;
- Građevinska linija objekata ili djelovi objekata poslovnog karaktera, spratnosti P, može da bude ispred građevinske linije stambenog objekta, a najmanje 2 m udaljena od regulacione linije;
- Pristup parceli obezbijediti sa javne kolske saobraćajnice. Ukoliko novoformirana parcela ne izlazi na javni put, za objekte višeporodičnog stanovanja mora se formirati parcela prilaznog puta minimalne širine 4,5 m;
- Potrebe za parkiranjem rješavati unutar granica urbanističke parcele, na otvorenim parking prostorima ili garažama (podrumskim, suterenskim ili u nivou terena).

*Površina lokacije na kojoj je predviđena izgradnja stambenog objekta je 675,00 m<sup>2</sup>.*

Uvidom u projektnu dokumentaciju konstatovano je da je planirana izgradnja u okviru zadatih u okviru zadatih građevinskih linija.

Ostvareni parametri u arhitektonskom idejnom rješenju su:

- indeks zauzetosti iznosi 0,25, (ostvarena zauzetost - projektovana max. površina pod planiranim stambenim objektom iznosi 165,0 m<sup>2</sup>)
- indeks izgrađenosti 0,25, (ostvarena – projektovana BRGP planiranog stambenog objekta iznosi iznosi 165,0 m<sup>2</sup>)
- spratnost je P

U skladu sa navedenim Rješenjem i na osnovu uvida u dostavljenu tekstualnu i grafičku dokumentaciju, razmotren je zahtjev investitora Šahman Jelene iz Nikšića, za davanje saglasnosti na idejno rješenje izgradnje novog stambenog objekta na na lokaciji potes Kličevo na katastarskoj parceli broj 1082/32 KO Kličevo u zahvatu Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić ("Sl. list CG"-opštinski propisi 72/24), a za koji su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io 07-350-801/1 od 03.03.2025. godine i odlučeno je kao u dispozitivu, iz sledećih razloga:

Smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju stambenih objekata u okviru PUP-a definisane su da arhitektonsko oblikovanje objekta treba da bude u skladu sa namjenom i sadržajem objekta, tako da objekat ima prepoznatljivost, adekvatnu funkciji, u izgradnji objekata treba koristiti elemente tradicionalne arhitekture ovog podneblja ukomponovane na savremeni način, uz obavezu da se ostvari vizuelno jedinstvo cjelovitog prostornog rešenja, i sklad sa okolnim strukturama.

Shodno svemu navedenom, idejno rješenje je usaglašeno sa propisom, odnosno sa osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta,

odnos prema građevinskoj liniji) i drugim urbanističkim parametrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta);

Idejno rješenje je usaglašeno sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju.

Saglasnost iz člana 22 st. 1, 2 i 5 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), izdaje se rješenjem u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva i čini sastavni dio glavnog projekta.

Pri obrazlaganju ovog rješenja ukazuje se da je prvostepeno rješenje donijeto bez izjašnjavanja stranke o rezultatima ispitnog postupka budući da je zahtjev stranke u potpunosti usvojen- član 113 stav 1 tačka 2 Zakona o upravnom postupku.

Kod izloženog pravnog i činjeničnog stanja, glavni gradski arhitekta je našao da su se stekli uslovi za davanje saglasnosti na idejno rješenje investitoru Šahman Jeleni iz Nikšića, projektovano od strane „BUILDING BIRO“ D.O.O. Bijelo Polje iz Bijelog Polja, ovjereno elektronskim potpisom dana 09.03.2026. godine u 10:08:36 +01'00' za izgradnju porodičnog stambenog objekta, na lokaciji potes Kličevo, koju čini katastarski parceli broj 1082/32 KO Kličevo, u zahvatu Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog Opštine Nikšić, u dijelu Generalne urbanističke razrade, GUR-u (“Sl. list CG”-opštinski propisi 72/24), u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju objekta i osnovnim urbanističkim parametrima.

NAPOMENA: Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 44/19), kao i drugim propisima koji regulišu izgradnju objekata.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, u roku od 8 dana od dana dostavljanja rješenja (član 25, stav 3 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/25).

Glavni gradski arhitekta:  
Vučković Mladen, dipl. ing. arh.



**DOSTAVLJENO:**

- 1 x Jelena Šahman, Naselje [REDACTED]
- 1 x „BUILDING BIRO“ D.O.O Bijelo Polje [REDACTED]
- 1 x Sekretarijat za urbanizam i stambene poslove - OVDJE
- 1 x u spise predmeta, i
- 1 x a/a